



*Predsjednik Crne Gore*

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

**U K A Z**

**O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O  
SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA**

Proglašavam **ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA** koji je donijela Skupština Crne Gore 27. saziva, na Četvrtoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2021. godini, dana 17. juna 2021. godine.

**Broj: 01-677/2**

**Podgorica, 23. jun 2021. godine**



**Milo Đukanović**

Na osnovu člana 82 tačka 2 i člana 91 stav 1 Ustava Crne Gore, Skupština Crne Gore 27. saziva na Četvrtoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2021. godini, dana 17. juna 2021. godine, donijela je

## **ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA**

### **Član 1**

U Zakonu o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Službeni list CG“, br. 33/14, 44/18 i 73/19) u članu 1 riječi: „organa uprave nadležnog za policijske poslove“ zamjenjuju se riječima: „organa državne uprave nadležnog za unutrašnje poslove (u daljem tekstu: Ministarstvo)“.

### **Član 2**

U članu 7 stav 3 riječi: „organ državne uprave nadležan za unutrašnje poslove (u daljem tekstu: Ministarstvo)“ zamjenjuju se riječju „Ministarstvo“.

### **Član 3**

U članu 55a stav 1 riječi: „organa uprave nadležnog za policijske poslove“ zamjenjuju se riječima: „organizacione jedinice koja u Ministarstvu vrši policijske poslove (u daljem tekstu: Policija)“.

Poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„Rukovodilac finansijsko-obavještajne jedinice ne može biti istovremeno i rukovodilac druge organizacione jedinice u Policiji.“

U stavu 2 riječ „imenuje“ zamjenjuje se riječju „postavlja“, a riječi: „direktora organa uprave nadležnog za policijske poslove“ zamjenjuju se riječima: „ministra unutrašnjih poslova“.

U stavu 3 riječ „imenovanje“ zamjenjuje se riječju „postavljenje“.

U stavu 4 riječi: „iz stava 3“ zamjenjuju se riječima: „iz stava 4“.

Dosadašnji st. 2, 3 i 4 postaju st. 3, 4 i 5.

### **Član 4**

U članu 55b stav 1 poslije riječi „namještenicima“ tačka se briše i dodaju riječi: „i zakonom kojim se uređuju unutrašnji poslovi.“

U stavu 2 riječi: „organa uprave nadležnog za policijske poslove“ zamjenjuju se riječju „Ministarstva“.

U stavu 3 riječi: „direktor organa uprave nadležnog za policijske poslove“ zamjenjuju se riječima: „ministar unutrašnjih poslova“.

U stavu 4 riječi: „organu uprave nadležnom za policijske poslove“ zamjenjuju se riječju „Ministarstvu“.

### **Član 5**

Član 55c mijenja se i glasi:

„Sredstvima koja su Ministarstvu budžetom opredijeljena za rad finansijsko-obavještajne jedinice samostalno raspolaže rukovodilac finansijsko-obavještajne

jedinice, u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izvršenje budžeta i fiskalna odgovornost.”

#### **Član 6**

Poslije člana 55c dodaju se dva nova člana koji glase:

#### **„Materijalno-tehnička sredstva finansijsko-obavještajne jedinice**

##### **Član 55d**

Informaciono-komunikacionu opremu i sisteme, sredstva veze, vozila i drugu opremu za rad finansijsko-obavještajne jedinice (u daljem tekstu: materijalno-tehnička sredstva) mogu upotrebljavati samo službenici finansijsko-obavještajne jedinice.

Materijalno-tehnička sredstva ne mogu se dati na upotrebu drugoj organizacionoj jedinici Ministarstva bez pisane saglasnosti rukovodioca finansijsko-obavještajne jedinice.

Način upotrebe materijalno-tehničkih sredstava propisuje Ministarstvo.

Akt iz stava 3 ovog člana označava se odgovarajućim stepenom tajnosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tajnost podataka.

#### **Zarada rukovodioca finansijsko-obavještajne jedinice**

##### **Član 55e**

Rukovodilac finansijsko-obavještajne jedinice ostvaruje pravo na zaradu kao pomoćnik direktora Policije, u skladu sa zakonom kojim se uređuju zarade zaposlenih u javnom sektoru.”

#### **Član 7**

U članu 64 stav 1 poslije riječi: „drugih nadležnih organizacionih jedinica” zarez se briše, a riječi: „organa uprave nadležnog za policijske poslove” zamjenjuju se riječju: „Policije”.

#### **Član 8**

Član 68 mijenja se i glasi:

„U cilju uspostavljanja, ostvarivanja i unapređivanja međunarodne saradnje finansijsko-obavještajna jedinica može da zaključuje sporazume sa ovlašćenim organima stranih država i međunarodnim organizacijama o razmjeni finansijsko-obavještajnih podataka, informacija i dokumentacije, koji se mogu koristiti samo za namjene određene ovim zakonom.”

#### **Član 9**

U članu 69, članu 71 stav 1, članu 84 stav 1 tačka 5 i članu 85 stav 5 riječ „zamolnica” u različitom padežu zamjenjuje se riječju „zahtjev” u odgovarajućem padežu.

#### **Član 10**

U članu 70 u nazivu i st. 1, 2, 3 i 6 riječ „zamolnica” u različitom padežu zamjenjuje se riječju „zahtjev” u odgovarajućem padežu.

Stav 4 mijenja se i glasi:

„Prije dostavljanja ličnih podataka organu iz st. 1 i 3 ovog člana, finansijsko-obavještajna jedinica dužna je da izvrši provjeru kod organa uprave nadležnog za

zaštitu podataka o ličnosti da li organ koji je podnio zahtjev posjeduje uređen sistem zaštite ličnih podataka i da li će podaci biti korišćeni samo za traženu namjenu.”

Stav 5 briše se.

Dosadašnji st. 6 do 9 postaju st. 5 do 8.

### Član 11

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 04-3/21-1/4

EPA 117 XXVII

Podgorica, 17. jun 2021. godine

SKUPŠTINA CRNE GORE 27. SAZIVA

PREDSJEDNIK

Aleksa Bečić

